

152.

Na osnovu člana 79 stav 1 Zakona o sportu ("Službeni list CG", br. 44/18 i 123/21), Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. januara 2022. godine, donijela je

**UREDBU**  
**O IZMJENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE**  
**DOŽIVOTNE MJESEČNE NAKNADE, STIPENDIJE, PREMIJE, SPORTSKE**  
**INVALIDNINE, NAGRADE ZA SPORTISTU GODINE I ZASLUŽNOG SPORTSKOG**  
**RADNIKA**

Član 1

U Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika ("Službeni list CG", broj 57/18) član 2 mijenja se i glasi:

„Doživotna mjesečna naknada sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, u skladu sa Zakonom o sportu (u daljem tekstu: Zakon), iznosi:

1) dvije prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za:

- prvo mjesto na Olimpijskim igrama ili Paraolimpijskim igrama,
- prvo mjesto na jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu u sportskoj disciplini koja je bila ili je na programu Olimpijskih igara ili Paraolimpijskih igara,
- prvaka svijeta u boksu, u seniorskoj konkurenciji, u organizaciji WBC, WBA, WBO, IBF ili WBU,
- finalistu DEJVIS kupa, FED kupa Međunarodne teniske organizacije ili Grand slam turnira u tenisu;

2) jednu i po prosječnu mjesečnu neto zaradu u Crnoj Gori za:

- drugo i treće mjesto na Olimpijskim igrama ili Paraolimpijskim igrama,
- drugo i treće mjesto na jedinom zvaničnom svjetskom seniorskom prvenstvu u sportskoj disciplini koja je bila ili je na programu Olimpijskih igara ili Paraolimpijskih igara,
- drugo mjesto na jedinom zvaničnom evropskom seniorskom prvenstvu u sportskoj disciplini koja je bila ili je na programu Olimpijskih igara ili Paraolimpijskih igara;

3) jednu prosječnu mjesečnu neto zaradu u Crnoj Gori za:

- treće mjesto na jedinom zvaničnom evropskom seniorskom prvenstvu u sportskoj disciplini koja je bila ili je na programu Olimpijskih igara ili Paraolimpijskih igara;

4) jednu polovinu prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za:

- sportistu koji je izabran za sportistu godine u skladu sa članom 77 Zakona ili u izboru Udruženja sportskih novinara, a postao je svjetski ili evropski prvak ili osvajač medalje na svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu.

Sportisti sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom iz stava 1 ovog člana, organ uprave nadležan za poslove sporta (u daljem tekstu: Uprava) donosi rješenje o utvrđivanju visine doživotne mjesečne naknade, koja mu pripada od dana donošenja rješenja.

Isplata doživotne mjesečne naknade vrši se neposredno na račun sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom.“

#### Član 2

U članu 3 stav 2, članu 4 stav 3 i članu 5 stav 2 riječ "Ministarstvo" zamjenjuje se riječju "Uprava".

#### Član 3

U članu 6 stav 2 i članu 7 stav 2 riječ „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječima: „organ državne uprave nadležan za poslove sporta“.

#### Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 04-227

Podgorica, 19. januara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

153.

Na osnovu člana 32a stav 6 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG”, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. januara 2022. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH OBLASTI OD JAVNOG INTERESA I VISINE**  
**SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA**  
**NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2022. GODINI**

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se prioritetne oblasti od javnog interesa u kojima će se iz Budžeta Crne Gore u 2022. godini finansirati projekti i programi koje realizuju nevladine organizacije i visina sredstava za finansiranje tih projekata i programa.

Član 2

Prioritetne oblasti iz člana 1 ove odluke su:

- socijalna i zdravstvena zaštita (Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja);
- zaštita lica sa invaliditetom (Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Ministarstvo kapitalnih investicija);
- društvena briga o djeci i mladima (Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Ministarstvo unutrašnjih poslova);
- pomoć starijim licima (Ministarstvo finansija i socijalnog staranja);
- zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava (Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i Ministarstvo unutrašnjih poslova);
- nauka (Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta);
- rodna ravnopravnost (Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i Ministarstvo unutrašnjih poslova);
- vladavina prava (Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava);
- zaštita životne sredine (Ministarstvo kapitalnih investicija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo odbrane);
- energetika i energetska efikasnost, u skladu sa Zakonom o energetici i Zakonom o efikasnom korišćenju energije (Ministarstvo kapitalnih investicija);
- zaštita potrošača (Ministarstvo ekonomskog razvoja);
- evroatlantske i evropske integracije (Ministarstvo odbrane);
- bezbjednost u saobraćaju, u skladu sa Zakonom o putevima, Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, Zakonom o željeznici, Zakonom o vazdušnom saobraćaju, Zakonom o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza i Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe (Ministarstvo kapitalnih investicija);
- borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u oblasti odbrane (Ministarstvo odbrane);
- digitalizacija, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi i Strategijom digitalne transformacije 2022-2026 (Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija);
- reforma javne uprave, u skladu sa Strategijom reforme javne uprave 2022-2026 (Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija);
- zaštita dobrobiti životinja, u skladu sa Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja (Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove); i
- zaštita zdravlja bilja, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti bilja (Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove).

### Član 3

Sredstva koja su u skladu sa članom 32 stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama obezbijedena za finansiranje projekata i programa u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije, u iznosu od 0,3% tekućeg godišnjeg budžeta, odnosno 3.030.000,00 eura u 2022. godini, raspoređuju se na budžetske pozicije sljedećih organa državne uprave:

- Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava – 1.130.000,00 eura;
- Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta – 80.000,00 eura;
- Ministarstvo ekonomskog razvoja – 40.000,00 eura;
- Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – 650.000,00 eura;
- Ministarstvo kapitalnih investicija – 220.000,00 eura;
- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – 120.000,00 eura;
- Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija – 210.000,00 eura;
- Ministarstvo zdravlja – 175.000,00 eura;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova – 160.000,00 eura;
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – 50.000,00 eura;
- Ministarstvo odbrane – 45.000,00 eura; i
- Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove – 150.000,00 eura.

Sredstva koja su u skladu sa članom 32 stav 5 Zakona o nevladinim organizacijama obezbijedena za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, u iznosu od 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta, odnosno 1.010.000,00 eura, raspoređuju se na budžetske pozicije sljedećih organa državne uprave:

- Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava – 460.000,00 eura;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova – 40.000,00 eura;
- Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – 430.000,00 eura; i
- Ministarstvo kapitalnih investicija – 80.000,00 eura.

### Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-167/2

Podgorica, 19. januara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**154.**

Na osnovu člana 55a stav 1 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG”, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori, Vlada Crne Gore, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O IZMJENAMA ODLUKE O PREDUZIMANJU PRIVREMENIH MJERA USLJED**  
**POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 OD VEĆEG EPIDEMIOLOŠKOG**  
**ZNAČAJA**

Član 1

U Odluci o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja („Službeni list CG”, br. 141/21, 3/22, 6/22 i 10/22) u članu 4 stav 1 tačka 2 alineja 1 briše se.

U alineji 3 riječi: „mjera iz al. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „mjere iz alineje 1”.

Dosadašnje al. 2 i 3 postaju al.1 i 2.

Tačka 11 briše.

U tački 12 poslije riječi: „korisnika otvorenih” dodaju se riječi: „i zatvorenih”.

Dosadašnje tač.12 do 18 postaju tač.11 do 17.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Obaveza iz stava 1 tačka 3 alineja 3, tačka 6, tačka 11 alineja 1, tačka 12 alineja 1 i tačka 14 alineja 1 ovog člana ne odnose se na lica mlađa od 18 godina.”

Član 2

U članu 6 stav 1 riječi: „do 3. februara” zamjenjuju se riječima: „do 17. februara”.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-387

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**155.**

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 i člana 55a stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG”, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**N A R E D B U**  
**O IZMJENI NAREDBE ZA PREDUZIMANJE**  
**PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I**  
**SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA**

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list CG”, br. 80/21, 84/21, 90/21, 91/21, 96/21, 102/21, 107/21, 112/21, 118/21, 120/21, 124/21, 133/21, 141/21, 3/22 i 6/22) u članu 2 riječi: „do 3. februara“ zamjenjuju se riječima: „do 17. februara”.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 1-501/22-45/44

Podgorica, 2. februara 2022. godine

Ministarka,  
dr Jelena **Borovinić Bojović**, s.r.

156.

Na osnovu člana 246a stav 10 i člana 246b stav 7 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19), Ministarstvo kapitalnih investicija donijelo je

## P R A V I L N I K O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VREDNOVANJU I RAZVRSTAVANJU VOZILA U KATEGORIJE STARODOBNIH VOZILA

### Član 1


U Pravilniku o vrednovanju i razvrstavanju vozila u kategorije starodobnih vozila („Službeni list CG“, broj 10/21), u članu 4 stav 5 briše se.

### Član 2

U članu 8 stav 2 riječi: „četiri godine“ zamjenjuju se rječima: „deset godina“.

### Član 3

Obrazac 2 mijenja se i glasi:

<p>Napomene, izmjene, istorija i drugo: Notes, modifications, history, etc.:</p>          <p>Ova identifikaciona karta zasniiva se na podacima koje je vlasnik dostavio u trenutku prijave i pregleda vozila, a namijenjena je isključivo u identifikacione svrhe, te nije garancija originalnosti vozila i ne smije se koristiti u komercijalne svrhe ili kao dokaz istorije vozila. Identifikaciona karta ostaje u vlasništvu (ovlašćenog saveza) i mora biti vraćena istom koje je i izdalo prema važećim propisima.</p> <p><i>This Identity Card is based on information given by the owner at the time of application; is intended solely for identification purposes; is no guarantee of the vehicle's authenticity and is not to be used for commercial purposes or proof of the vehicle's history. The Identity Card remains the property of authorized union and must be returned to the issuing authority upon request.</i></p>	 <p>CRNOGORSKI SAVEZ ODLTAJMER VOZILA ČLAN FIVA Montenegrin Oldtimer Vehicles Association, FIVA member</p> <h3 style="margin: 0;">IDENTIFIKACIONA KARTICA IDENTIFICATION CARD</h3> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"><tr><td colspan="3" style="padding: 2px;">Identifikacioni broj/identification no</td></tr><tr><td colspan="3" style="height: 20px;"></td></tr><tr><td style="padding: 2px;">godina/year</td><td style="padding: 2px;">mjesec/month</td><td style="padding: 2px;">dan/day</td></tr><tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr></table> <p>Datum izdavanja: <i>Issue date:</i></p> <p>Izdaje/issued by: Crnogorski savez odtajmer vozila Montenegrin Oldtimer Vehicles Association</p> <p>Potpis _____ <i>signature</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; vertical-align: middle;">Pečat Stamp</div> <p><b>Validnost: 10 godina, ili promjena vlasništva</b> <b>Validity: 10 years, or change of ownership</b></p>	Identifikacioni broj/identification no						godina/year	mjesec/month	dan/day			
Identifikacioni broj/identification no													
godina/year	mjesec/month	dan/day											
Str. 4	Str. 1												

<p>Proizvođač _____ Godina proizvodnje _____  <i>Manufacturer Year made</i></p> <p>Tip/Model _____  <i>Type/Model</i></p> <p>Broj šasije/okvira _____  <i>Chassis/frame no</i></p> <p>Registarska oznaka (ako postoji) _____  <i>Registration no</i></p> <p>Tip karoserije _____ Država proizvodnje _____  <i>Body type Country of manufacture</i></p> <p>Motor, proizvođač i broj _____  <i>Engine, Manufacturer and no</i></p> <p>Broj cilindara _____ Zapremina _____  <i>No of cylinders Capacity</i></p> <p>Dimenzije (d,š,v) _____  <i>Dimensions (lwh)</i></p> <p>Težina _____ Dimenzija guma _____  <i>Weight Tyre size</i></p> <p>Ime vlasnika _____  <i>Owner's name</i></p> <p>Prezime vlasnika _____  <i>Owner's last name</i></p> <p>Adresa _____  <i>Adress</i></p> <p>_____  _____  _____</p> <p>Vozilo kategorije/kod _____  <i>Category/code</i></p> <p>Pregledano dana _____ Ime _____  <i>Inspected on Name</i></p>	<p style="text-align: center;">Pečat mora biti preko ivica slike  <i>The stamp must be over image edges</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 20px; text-align: center;"> <p>Dimenzija fotografije  <i>Photo dimensions</i>  9x12cm</p> </div> <p style="text-align: center;">Fotografija vozila u trenutnom stanju  <i>Current vehicle state photo</i></p>
Str. 2	Str. 3

Identifikaciona kartica izrađuje se u formatu A5 (dimenzije 148x210mm) kada je razvijen i formatu A6 (dimenzije 105x148mm) kada je presavijen, u svijetlo bež boji sa unikatnim vodenim znakom na cjelokupnoj površini papira slovima zelene boje.

#### Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 06/1-341/22-923/3  
Podgorica, 2. februara 2022. godine

Ministar,  
**Mladen Bojanić, s.r.**



**157.**

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, na osnovu čl. 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), i čl. 14 i 18 Zakona o političkim partijama („Službeni list RCG”, br. 21/04 „Službeni list CG”, br. 73/10, 40/11 i 59/11), u postupku brisanja političke partije, „PARTIJA UDRUŽENIH PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE, skraćenog naziva „PUPI CG”, iz Registra političkih partija, postupajući po službenoj dužnosti, donijelo je

## **R J E Š E N j E**

Politička partija, „PARTIJA UDRUŽENIH PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE, skraćenog naziva „PUPI CG”, sa sjedištem u Podgorici, upisana u Registar političkih partija u Knjigu broj I, pod rednim brojem 51 briše se iz Registra političkih partija.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Politička partija „PARTIJA UDRUŽENIH PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE”, skraćenog naziva „PUPI CG”, upisana je u Registar političkih partija, Knjigu broj I, pod rednim brojem 51, Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, broj 05-UPI-006/13-4530 od 25.12.2013. godine. Statut navedene Partije usvojen je na Skupštini Partije, održanoj 22.12.2013. godine. Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, br.05-UPI-006/14-4342/1 od 30.10.2014. godine, u Registar političkih partija upisana je promjena podataka – Izmjene i dopune Statuta Partije. Političku partiju zastupa Vojin Vuletić, ul. Lička, br. 79, Podgorica.

Odredbom čl. 29 i 35 Statuta utvrđeno je da mandat Skupštine Partije, traje, po pravilu, 4 godine, odnosno da predsjednika partije bira Skupština na period od 4 godine.

Uvidom u dokumentaciju Registra političkih partija, utvrđeno je da politička partija „PARTIJA UDRUŽENIH PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE”, sa sjedištem u Podgorici, shodno odredbama čl. 18 stav 4 tačka 3 i 16 stav 1, Zakona o političkim partijama, od isteka mandata utvrđenog Statutom još uvijek nije izabrala svoje statutarne organe, odnosno da nije podnosila prijavu eventualno izvršenih promjena podataka i činjenica o kojima se u Registru vodi službena evidencija. Imajući u vidu navedeno, aktom Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, UPI 08-055/21-1752/1 od 10.11.2021. godine, naznačena politička partija je obaviještena o obavezi dostave izjašnjenja na navedene okolnosti, u roku od 15 dana od dana prijema navedenog obavještenja, uz upozorenje na pravnu posledicu nepostupanja u utvrđenom roku.

Po navedenom aktu Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, nakon prijema akta, u ostavljenom roku nije dostavljeno izjašnjenje (Dokaz o uručenju: Povratnica od 12.11.2021. godine).

Zakonom o političkim partijama („Službeni list RCG”, broj 21/04 i „Službeni list CG”, br. 73/10, 40/11 i 59/11), odredbom člana 14, pored ostalog utvrđeno je da Registar političkih partija vodi ministarstvo nadležno za poslove uprave, koje svojim propisom uređuje sadržinu i način vođenja Registra.

Odredbom člana 16 stav 1 Zakona o političkim partijama utvrđeno je da je ovlašćeno lice za zastupanje partije dužno da, u roku od 30 dana od dana izvršenih promjena u statutu i programu partije i u slučaju izbora novog lica za zastupanje partije, podnese prijavu za upis novih podataka kod nadležnog organa.

Nadalje, Zakonom o političkim partijama, odredbom člana 18 stav 1 propisano je da partija prestaje da postoji brisanjem iz Registra. Stavom 4 tačka 3 navedenog člana, utvrđena je obaveza nadležnog organa da pokrene postupak za brisanje partije iz Registra, ukoliko ustanovi da, u roku od jedne godine od isteka mandata utvrđenog statutom, partija još uvijek nije izabrala svoje statutarne organe. Stavovima 5 i 6 navedenog člana utvrđeno je da će nadležni organ obavijestiti partiju o početku postupka brisanja iz Registra i pozvati je da se u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o tome izjasni, te da nadležni organ donosi rješenje o brisanju partije iz Registra, u roku od 15 dana od dana isteka roka za izjašnjanje iz stava 5 ovog člana.

Iz prethodno navedenog utvrđenog činjeničnog stanja nesporno je da politička partija „PARTIJA UDRUŽENIH PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE”, u roku od jedne godine od isteka mandata utvrđenog Statutom, još uvijek nije izabrala svoje statutarne organe, čime su se, nakon neizvršenja obaveze dostave izjašnjenja u ostavljenom roku, u skladu sa odredbom člana 18 stava 4 tačka 3 i stava 5 i 6, stekli uslovi za donošenje rješenja o brisanju iz Registra političkih partija.

Shodno navedenom, nesporno je utvrđeno postojanje, Zakonom o političkim partijama propisanog osnova iz člana 18 stav 4 tačka 3 Zakona o političkim partijama, pa je riješeno kao u dispozitivu.

**Pravna pouka:** Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema Rješenja.

Br: 08-055/21-1752/2

Podgorica, 14.1.2022. godine

**Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija**  
**Direktorat za efikasnu implementaciju dobre javne uprave**  
v.d. Generalne direktorice,  
mr **Milijana Vukotić - Jelušić**, s.r

**158.**

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, na osnovu čl. 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i čl. 14 i 18 Zakona o političkim partijama („Službeni list RCG”, br. 21/04 „Službeni list CG”, br. 73/10, 40/11 i 59/11), postupajući po službenoj dužnosti, u postupku brisanja političke partije, „CENTRALNA ALBANSKA PARTIJA ZA INTEGRACIJE”, iz Registra političkih partija, donijelo je

## **R J E Š E N J E**

Politička partija, „CENTRALNA ALBANSKA PARTIJA ZA INTEGRACIJE”, sa sjedištem u Ulcinju, upisana u Registar političkih partija u Knjigu broj I, pod rednim brojem 59, briše se iz Registra političkih partija.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Politička partija „CENTRALNA ALBANSKA PARTIJA ZA INTEGRACIJE”, upisana je u Registar političkih partija, Knjigu broj I, pod rednim brojem 59, Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, broj 05-UPI-005/15-1326/3 od 01.07.2015. godine. Partiju zastupa Isat Jakupi iz Ulcinja.

Zakonom o političkim partijama („Službeni list RCG”, broj 21/04 i „Službeni list CG”, br. 73/10, 40/11 i 59/11), odredbom člana 14, pored ostalog utvrđeno je da Registar političkih partija vodi ministarstvo nadležno za poslove uprave, koje svojim propisom uređuje sadržinu i način vođenja Registra.

Navedenim Zakonom, odredbom člana 18 stav 4 tačka 4 propisano je da će nadležni organ pokrenuti postupak za brisanje partije iz Registra, ukoliko partija samostalno ili u koaliciji šest godina nije učestvovala na parlamentarnim ili lokalnim izborima. Nadležni organ će obavijestiti partiju o početku postupka brisanja iz Registra i pozvati je da se u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o tome izjasni (stav 5). Nadležni organ donosi rješenje o brisanju partije iz Registra, u roku od 15 dana od dana isteka roka za izjašnjavanje iz stava 5 ovog člana (stav 6).

Aktom ovog organa, broj UPI 08-055/21-1753/1 od 10.11.2021. godine, naznačena politička partija, lice ovlašćeno za zastupanje, obaviještena je o početku postupka brisanja iz Registra i pozvana da se u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o tome izjasni. Navedeni dopis je uručen primaocu, na način propisan odredbom člana 84 Zakona o upravnom postupku, kojim je, pored ostalog utvrđeno da ako primalac nije pronađen na adresi na kojoj je trebalo da mu bude izvršeno dostavljanje, dostavljač će ponovo pokušati da izvrši dostavljanje, u periodu od 24 do 72 časa od prvog pokušaja, i da ako primalac nije pronađen ni u drugom pokušaju ili odbije da primi pismeno, dostavljač će o tome sačiniti službenu zabilješku, odnosno na mjestu na kome je dostavljanje trebalo da bude izvršeno dostavljač ostavlja obavještenje u kojem naznačava ime i prezime primaoca, podatke o pismenu koje se dostavlja i o prostoriji javnopravnog organa u kojoj primalac može da primi to pismo, kao i datum kad je obavještenje ostavljeno. Smatraće se da je dostavljanje izvršeno istekom roka od 7 dana od dana ostavljanja obavještenja.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, a prema podacima dostavljenim od strane Državne izborne komisije, akt br. 151/2, evidentiran kod ovog organa, pod brojem 01-055/21-1402 od 06.4.2021.godine, i podataka dostavljenih od Opštinskih izbornih komisija, utvrdilo je da naznačena politička partija samostalno ili u koaliciji šest godina nije učestvovala na parlamentarnim ili lokalnim izborima. Takođe, uvidom u dokaz o uručanju – povratnicu, utvrđeno je da je od strane poštanskog operatora – Pošte Crne Gore, primaocu, nakon neuspjelog pokušaja uručivanja od 12.11.2021.godine, ostavljeno obavještenje o preuzimanju, u roku od 7 dana od dana ostavljanja obavještenja.

Imajući u vidu činjenice utvrđene iz dopisa Državne izborne komisije i opštinskih izbornih komisija, te činjenicu da ovom organu nije dostavljeno traženo izjašnjenje, stekli su se zakonom propisani uslovi za donošenje rješenja o brisanju političke partije „CENTRALNA ALBANSKA PARTIJA ZA INTEGRACIJE”, iz Registra političkih partija.

Shodno navedenom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**Pravna pouka:** Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema Rješenja.

Br: 08-055/21-1753/2

Podgorica, 14.1.2022. godine

**Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija**  
**Direktorat za efikasnu implementaciju dobre javne uprave**  
v.d. Generalne direktorice,  
mr **Milijana Vukotić - Jelušić**, s.r

159.

Na osnovu člana 96b Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/10, 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17 i 82/20) i Odluke o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Berane i Skupštini opštine Ulcinj („Sl.list CG“ br.010/22) Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 02.02.2022. godine, je donio

**P R A V I L N I K**  
**O PRAVIMA I OBAVEZAMA EMITERA TOKOM KAMPANJE ZA IZBORE ZA ODBORNIKE U**  
**SKUPŠTINI OPŠTINE BERANE I SKUPŠTINI OPŠTINE ULCINJ, KOJI ĆE BITI ODRŽANI**  
**27. MARTA 2022. GODINE**

**Član 1**

Ovim Pravilnikom se bliže uređuju uslovi za realizaciju prava i obaveza emitera u toku kampanje za izbore za odbornike u Skupštini opštine Berane i Skupštini opštine Ulcinj, koji će biti održani 27. marta 2022. godine. Svrha ovog Pravilnika je obezbjeđivanje istinitog, blagovremenog i nepristrasnog informisanja građana o svim fazama postupka i različitim stavovima tokom izborne kampanje, pod ravnopravnim uslovima za sve učesnike u izornoj kampanji, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, Zakonom o medijima („Sl. list CG“, br. 82/20), Zakona o nacionalnom javnom emiteru radio i televizija Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/20), Zakonom o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, „Službeni list SRJ", br. 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, „Službeni list CG", br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Pravilnikom o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 35/11) i Pravilnikom o programskim standardima u elektronskim medijima ("Službeni list Crne Gore", br. 35/11, 7/16 i 08/19).

**Član 2**

Izborna kampanja je period koji za podnosioca izborne liste započinje danom potvrđivanja izborne liste i završava se 24 sata prije dana održavanja izbora.

Izborna tišina je period koji započinje 24 sata prije dana održavanja izbora i traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Medijsko predstavljanje se ostvaruje kroz programske sadržaje namijenjene informisanju o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista, njihovom predstavljanju ili političkom oglašavanju.

Političko oglašavanje je radio ili televizijsko oglašavanje, sa ili bez finansijske nadoknade, kojim se preporučuju podnosioci izbornih lista i kandidati sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili politički stavovi. Nadležni organ javnog, komercijalnog ili neprofitnog emitera je organ emitera određen osnivačkim aktom, statutom ili drugim aktom emitera za donošenje pravila o medijskom predstavljanju i/ili razmatranje prigovora na rad emitera u toku izbora.

Ostali izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenja definisana članom 8. Zakona o elektronskim medijima, članom 4. Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama i članom 4. Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima.

Svi izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

**Član 3**

Medijsko predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista u toku izborne kampanje se ostvaruje u okviru političko-informativnog programa, kao i u precizno označenim blokovima političkog oglašavanja.

Predstavljanje u okviru informativno-političkih programa ostvaruje se kroz debate, sučeljavanja, intervjuje i druge posebne emisije, koje se emituju bez novčane ili druge nadoknade, isključivo posvećene lokalnim izborima, u kojima se javnost upoznaje sa aktivnostima, idejama i mišljenjima podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista.

Političko oglašavanje ostvaruje se u vidu besplatnih ili plaćenih oglasa, najava i izvještaja sa promotivnih skupova.

Političkim oglašavanjem će se smatrati i svi oblici medijskog predstavljanja iz stava 2 ovog člana, koji se ostvaruju uz novčanu ili drugu nadoknadu.

#### **Član 4**

Medijsko predstavljanje mora biti lako prepoznatljivo i audio i vizuelno odvojeno od ostalih programskih sadržaja i mora biti jasno označeno tekstualnim obavještenjem „Lokalni izbori“.

Ukoliko se program emituje na albanskom jeziku, medijsko predstavljanje mora biti jasno označeno tekstualnim obavještenjem „Lokalni izbori“ i na tom jeziku.

#### **Član 5**

Javni emiter odnosno komercijalni ili neprofitni emiter, koji omogućava medijsko predstavljanje, mora usvojiti i učiniti javnim posebna pravila o medijskom predstavljanju u toku izborne kampanje za lokalne izbore na koje se odnosi ovaj Pravilnik.

Pravila iz stava 1 ovog člana donosi Savjet javnog emitera odnosno osnivač komercijalnog ili neprofitnog emitera.

Pravilima se utvrđuju oblici medijskog predstavljanja, njihovo trajanje i raspoređivanje, kao i način odlučivanja o redoslijedu političkog oglašavanja odnosno predstavljanja u okviru informativno-političkih programa iz člana 3 ovog Pravilnika.

Emiteri su dužni da Agenciji za elektronske medije (u daljem tekstu: „Agencija“) dostave pravila predstavljanja u okviru svakog pojedinog radijskog ili televizijskog programa, najkasnije deset dana od dana raspisivanja izbora.

#### **Član 6**

Emiteri su dužni da Agenciji, najkasnije 10 dana od dana raspisivanja izbora, dostave programsku šemu sa označenim sadržajima od značaja za medijsko predstavljanje u toku izborne kampanje za lokalne izbore na koje se odnosi ovaj Pravilnik, koji uključuju, ali se ne ograničavaju na:

- debate/sučeljavanja (direktno emitovanje ili repriza),
- intervju (direktno emitovanje ili repriza),
- blokove za plaćene ili besplatne najave skupova,
- blokove za plaćene ili besplatne izvještaje sa promotivnih skupova,
- blokove za plaćene ili besplatne političke oglase (spotove).

Emiteri su dužni da sve izmjene programske šeme iz stava 1 ovog člana dostave Agenciji, u što kraćem roku a ne kasnije od 24 časa.

#### **Član 7**

Emiteri su dužni da vode evidenciju emitovanih programskih sadržaja od značaja za medijsko predstavljanje u toku izborne kampanje za lokalne izbore na koje se odnosi ovaj Pravilnik, koja uključuje sljedeće podatke:

- datum, vrijeme emitovanja i naziv sadržaja,
- da li se radi o plaćenom ili besplatnom političkom oglašavanju,
- ime naručioca političkog oglašavanja,
- neto vrijeme emitovanja.

Evidencija iz stava 1 ovog člana dostavlja se Agenciji svakog ponedjeljka za prethodnu sedmicu na adresu:

- putem elektronske pošte [ard@ardcg.org](mailto:ard@ardcg.org), sa naznakom „Emitovano medijsko predstavljanje - naziv medija“.
- na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 1 – Evidencija medijskog predstavljanja).

#### **Član 8**

Zabranjeno je prikriveno medijsko predstavljanje.

Emiteri mogu u informativnim emisijama, izvan programa koji se odnose na medijsko predstavljanje, obavještavati o aktuelnim zbivanjima i aktivnostima državnih organa i funkcionera, poštujući pravila profesionalizma, objektivnosti i novinarske etike.

Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja, o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioc izbora, liste kandidata sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove.

### **Član 9**

Zabranjeno je tokom predizborne kampanje emitovati kulturno-umjetničke, dokumentarno-obrazovne, sportske i programe zabavnog sadržaja u kojima se pojavljuju predstavnici podnosioca izbornih lista ili kandidati sa izbornih lista.

### **Član 10**

Emiteri su dužni da, prilikom objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja, jasno i nedvosmisleno o tome izvijeste javnost navodeći:

- podatke o subjektu koji je naručio i platio istraživanje javnog mnjenja,
- naziv organizacije koja je sprovela istraživanje javnog mnjenja,
- podatke o primijenjenom metodi,
- podatke o uzorku ispitanika i mogućem odstupanju,
- podatke o datumu i/ili razdoblju kada je istraživanje javnog mnjenja sprovedeno.

Rezultati telefonskog anketiranja ili uličnih anketa sprovedenih među biračima tokom izborne kampanje ne smiju se predstavljati kao siguran i autentičan stav određene društvene grupe, što je emiter, koji sprovodi anketiranje i objavljuje rezultate, dužan posebno da naglasi.

U roku od 15 dana prije dana održavanja izbora, u programima emitera nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora.

### **Član 11**

Političko oglašavanje se ne smije emitovati 15 minuta prije/nakon ili u toku emitovanja dječije emisije, odnosno emisije namijenjene maloljetnicima.

Političko oglašavanje se emituje u blokovima sa naznakom da li je besplatano ili plaćeno.

Političko oglašavanje ne može biti dio bloka sa oglasima koje nemaju političku prirodu.

### **Član 12**

Političko oglašavanje se ne uračunava u dozvoljeno vrijeme trajanja oglašavanja u smislu čl. 92 i 93 Zakona o elektronskim medijima i člana 21 Zakona o nacionalnom javnom emiteru radio i televizija Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/20).

### **Član 13**

Za istinitost i tačnost političkog oglašavanja odgovoran je naručilac, a za njegovu usklađenost sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, Zakona o medijima, Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama, Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i ovog Pravilnika odgovoran je emiter.

### **Član 14**

U toku izborne tišine nije dozvoljeno:

- medijsko predstavljanje iz člana 3 ovog Pravilnika,
- objavljivanja procjena rezultata glasanja,
- emitovanje slogana ili simbola podnosilaca izbornih lista.

### **Član 15**

Podatke o toku i rezultatima izbora emiteri mogu označiti kao zvanične samo ako su saopšteni od strane nadležnog državnog organa za sprovođenje izbornog postupka, dok podaci saopšteni od strane drugih lica moraju biti označeni kao nezvanični.

### **Član 16**

Ovlašćeni predstavnik podnosioca izborne liste ili nadležni državni organ za sprovođenje izbornog postupka može podnijeti prigovor na emitovani programski sadržaj emitera zbog kršenja obaveza propisanih članom 55 Zakona o elektronskim medijima i to:

- poštovanja privatnosti i dostojanstva građana,
- zaštite integriteta maloljetnih lica,
- čuvanja snimaka emitovanih sadržaja,
- davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti,

- poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja,
- unapređenja kulture javnog dijaloga i poštovanja jezičkih standarda,
- upotrebe jezika u radijskim i televizijskim programima.

Prigovor iz stava 1 ovog člana:

- podnosi se nadležnom organu emitera, na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 2 - Prigovor),
- dostavlja se Savjetu Agencije za elektronske medije (u daljem tekstu: Savjet Agencije) na uvid putem: elektronske pošte na [saem@aemcg.org](mailto:saem@aemcg.org) ili predajom na arhivi Agencije od 07 do 15 časova, na adresu Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica.

Nadležni organ emitera je dužan da donese odluku, u pisanoj formi, u roku od 24 časa od prijema prigovora.

#### **Član 17**

Emiter je dužan da najkasnije u roku od 10 dana od raspisivanja izbora, Agenciji dostavi:

- naziv organa ili ovlašćenog lica koje će biti nadležno za razmatranje prigovora iz člana 16 ovog Pravilnika i to:
  - naziv pravnog lica,
  - ime ovlašćenog lica,
  - adresa, telefon i adresa elektronske pošte ovlašćenog lica.
- radno vrijeme za neposrednu predaju prigovora.

Agencija će na svom veb-sajtu objaviti pregled dostavljenih kontakt podataka o nadležnim organima emitera za podnošenje prigovora.

#### **Član 18**

Žalba protiv odluke nadležnog organa emitera po prigovoru se podnosi Savjetu Agencije za elektronske medije, u roku od 24 časa od njenog prijema, na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 3 - Žalba).

Sastavni dio žalbe iz stava 1 ovog člana je:

- prigovor iz člana 16 ovog Pravilnika i
- odluka nadležnog organa emitera po prigovoru.

Žalba se može podnijeti putem: elektronske pošte na [saem@aemcg.org](mailto:saem@aemcg.org) ili predajom na arhivi Agencije od 07 do 15 časova ili poštom na adresu Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica.

#### **Član 19**

Savjet Agencije za elektronske medije će:

- u roku od 24 časa od prijema žalbe donijeti odluku, u pisanoj formi,
- obrazloženu odluku po žalbi dostaviti podnosiocu žalbe i emiteru i objaviti je na veb-sajtu Agencije [www.aemcg.org](http://www.aemcg.org).

Protiv odluke Savjeta Agencije iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

#### **Član 20**

Ukoliko nije drukčije propisano ovim Pravilnikom, u toku izborne kampanje, postupak po prigovoru fizičkog ili pravnog lica na rad emitera zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima, Zakona o medijima, Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama ili Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima, sprovodiće se u rokovima i pod uslovima propisanim članom 144 Zakona o elektronskim medijima.

#### **Član 21**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na veb-sajtu Agencije [www.aemcg.org](http://www.aemcg.org) i u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-144

Podgorica, 2. februara 2022. godine

Predsjednik Savjeta Agencije za elektronske medije,  
dr **Branko Bošković**, s.r.





**PRIGOVOR NA EMITOVANI PROGRAMSKI SADRŽAJ**

<b>PODACI O PODNOSIOCU PRIGOVORA</b>		
Naziv pravnog lica		
Ime ovlaštenog lica		
<b>PODACI O OVLAŠĆENOM LICU</b>		
Adresa		
Telefon		
E-mail		
<b>PROGRAMSKI SADRŽAJ NA KOJI SE PODNOSI PRIGOVOR</b>		
Vrsta programa	Radijski <input type="checkbox"/>	Televizijski <input type="checkbox"/>
Naziv sadržaja		
Datum i vrijeme emitovanja		
<b>PREKRŠENA OBAVEZA</b>		
Poštovanja privatnosti i dostojanstva građana	<input type="checkbox"/>	
Zaštita integriteta maloljetnih lica	<input type="checkbox"/>	
Čuvanje snimaka emitovanih sadržaja	<input type="checkbox"/>	
Davanje doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti	<input type="checkbox"/>	
Poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja	<input type="checkbox"/>	
Unapređenja kulture javnog dijaloga	<input type="checkbox"/>	
Upotreba jezika	<input type="checkbox"/>	
<b>OBRAZLOŽENJE</b>		
<b>DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA PRIGOVORA</b>		
Datum:	Vrijeme:	
<b>DATUM I VRIJEME DONOŠENJA ODLUKE PO PRIGOVORU</b>		
Datum:	Vrijeme:	
<b>NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA</b>		
Predajom na arhivu <input type="checkbox"/>	Adresa:	
Elektronskom poštom <input type="checkbox"/>	E-mail:	
<b>POTPIS PODNOSIOCA PRIGOVORA</b>		

**ŽALBA PROTIV ODLUKE EMITERA  
PO PRIGOVORU NA EMITOVANI PROGRAMSKI SADRŽAJ**

<b>PODACI O PODNOSIOCU ŽALBE</b>		
Naziv pravnog lica		
Ime ovlašćenog lica		
<b>PODACI O OVLAŠĆENOM LICU</b>		
Adresa		
Telefon		
E-mail		
<b>PROGRAMSKI SADRŽAJ NA KOJI JE PODNESEN PRIGOVOR</b>		
Vrsta programa	Radijski <input type="checkbox"/>	Televizijski <input type="checkbox"/>
Naziv sadržaja		
Datum i vrijeme emitovanja		
<b>PREKRŠENA OBAVEZA</b>		
Poštovanja privatnosti i dostojanstva građana	<input type="checkbox"/>	
Zaštita integriteta maloljetnih lica	<input type="checkbox"/>	
Čuvanje snimaka emitovanih sadržaja	<input type="checkbox"/>	
Davanje doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti	<input type="checkbox"/>	
Poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja	<input type="checkbox"/>	
Unapređenja kulture javnog dijaloga	<input type="checkbox"/>	
Upotreba jezika	<input type="checkbox"/>	
<b>OBRAZLOŽENJE</b>		
<b>DATUM I VRIJEME PRIJEMA ODLUKE PO PRIGOVORU</b>		
Datum:	Vrijeme:	
<b>DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA ŽALBE</b>		
Datum:	Vrijeme:	
<b>NAČIN PODNOŠENJA ŽALBE</b>		
Predajom na arhivu Agencije <input type="checkbox"/>	Adresa: Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9, Podgorica	
Elektronskom poštom <input type="checkbox"/>	E-mail: <a href="mailto:saem@aemcg.org">saem@aemcg.org</a>	
<b>POTPIS PODNOSIOCA ŽALBE</b>		

**160.**

Na osnovu čl. 58 i 120 stav 1 tačka 7 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG”, br. 54/03, 39/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG”, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16 i 55/16 i 80/20) Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, na sjednici od 3.2.2022. godine, donio je

**ODLUKU  
O USKLAĐIVANJU VRIJEDNOSTI PENZIJE ZA JEDAN LIČNI BOD OD 1. JANUARA  
2022. GODINE**

1. Usklađuje se, od 1. januara 2022. godine, vrijednost penzije za jedan lični bod, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta potrošačkih cijena i 25% procenata rasta zarada, i povećava se za 2,13%.

2. Osnov za usklađivanje po ovoj odluci čini vrijednost penzije za jedan lični bod za decembar 2021. godine.

3. Vrijednost penzije za jedan lični bod, usklađena prema ovoj odluci, iznosi 7,53842 eura.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 2

Podgorica, 3.2.2022. godine

**Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore**

Predsjednik,

**Miomir Vulić, s.r.**

**161.**

Na osnovu čl. 58, 59 i 120 stav 1 tačka 7 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG”, br. 54/03, 39/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG”, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16 i 55/16 i 80/20) Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, na sjednici od 3.2.2022. godine, donio je

**ODLUKU  
O USKLAĐIVANJU PENZIJA I NOVČANIH  
NAKNADA OD 1. JANUARA 2022. GODINE**

1. Usklađuju se penzije i novčane naknade (novčane naknade za tjelesno oštećenje, dodaci za pomoć i njegu i novčane naknade po osnovu preostale radne sposobnosti), na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta potrošačkih cijena i 25% procenata rasta zarada, i povećava se za 2,13%.

2. Osnov za usklađivanje po ovoj odluci čini iznos penzije, odnosno novčane naknade za decembar 2021. godine.

3. Usklađivanje po ovoj odluci pripada od 1. januara 2022. godine.

4. Usklađivanje penzija i novčanih naknada po ovoj odluci izvršiće se po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 3

Podgorica, 3.2.2022. godine

**Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Miomir Vulić, s.r.**

**162.**

Na osnovu čl. 56, 58 i 120 stav 1 tačka 7 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG”, br. 54/03, 39/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG”, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16 i 80/20) Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, na sjednici od 3.2.2022. godine, donio je

**ODLUKU**  
**O USKLAĐIVANJU OSNOVA ZA ODREĐIVANJE NOVČANE NAKNADE ZA TJELESNO**  
**OŠTEĆENJE OD 1. JANUARA 2022. GODINE**

1. Usklađuje se, od 1. januara 2022. godine, osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta potrošačkih cijena i 25% procenata rasta zarada, i povećava se za 2,13%.

2. Osnov za usklađivanje po ovoj odluci čini osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje za decembar 2021. godine.

3. Osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, usklađen prema ovoj odluci, iznosi 290,20474 eura.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 4

Podgorica, 3.2.2022. godine

**Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Miomir Vulić, s.r.**

**163.**

Na osnovu čl. 29, 58 i 120 stav 1 tačka 7 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG”, br. 54/03, 39/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG”, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16 i 80/20) Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, na sjednici od 3.2.2022. godine, donio je

**ODLUKU**  
**O USKLAĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA NAJNIŽE PENZIJE OD 1. JANUARA 2022. GODINE**

1. Usklađuje se, od 1. januara 2022. godine, nominalni iznos najniže penzije, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta potrošačkih cijena i 25% procenata rasta zarada, i povećava se za 2,13%.

2. Osnov za usklađivanje po ovoj odluci čini usklađeni nominalni iznos najniže penzije iz člana 29 stav 3 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG”, br. 54/03, 39/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG”, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16 i 80/20), u daljem tekstu: Zakon), za decembar 2021. godine.

3. Najniža penzija, usklađena prema ovoj odluci, iznosi 150,21 eura.

4. Usklađena najniža penzija iz tačke 3 ove odluke služi kao osnov za određivanje najniže djelimične invalidske penzija u smislu člana 40 Zakona.

5. Usklađivanje prema ovoj odluci izvršiće se dosadašnjim korisnicima nominalnog iznosa najniže penzije, po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 5

Podgorica, 3.2.2022. godine

**Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Miomir Vulić, s.r.**

**164.**

Na osnovu člana 33 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 59 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, dana 31. januara 2022. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU DIREKTORICE UPRAVE ZA KADROVE**

Za direktoricu Uprave za kadrove imenuje se Jovana Nišavić, magistar državno-pravnih studija, dosadašnja vršiteljka dužnosti direktorice ove uprave.

Broj: 04-322/2

Podgorica, 31. januara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.



**165.**

Na osnovu člana 33 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 59 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, dana 31. januara 2022. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE**

Za direktora Agencije za zaštitu životne sredine imenuje se dr Milan Gazdić, doktor biotehničkih nauka, dosadašnji vršilac dužnosti direktora ove agencije.

Broj: 04-265/2

Podgorica, 31. januara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**166.**

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG”, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12) i člana 6 stav 1 Odluke o organizovanju Javne ustanove Biblioteka za slijepe Crne Gore („Službeni list CG”, broj 16/12), Vlada Crne Gore je, dana 31. januara 2022. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE**  
**BIBLIOTEKA ZA SLIJEPE CRNE GORE**

Za direktora Javne ustanove Biblioteka za slijepe Crne Gore imenuje se Božidar Denda, magistar političkih nauka, dosadašnji direktor ove javne ustanove.

Broj: 04-209/2

Podgorica, 31. januara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.